CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD

IZVRŠNI DIREKTOR

Broj: 1021/2-JN/25-1435/15
Podgorica, 30.06.2025. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list CG", br. 74/19, 3/23 i 84/24), ovlašćeno lice Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD Podgorica, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 23/25 od 14.05.2025. godine za otvoreni postupak javne nabavke: Firewall uređaj za TIS, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke donosi

ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke: Firewall uređaj za TIS:

1) IT SECURITY DOO Podgorica je najpovoljnija

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

Naziv naručioca	Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica
Ovlašćeno lice naručioca	Ivan Asanović
Kontakt osoba	Vladan Raonić
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000
Identifikacioni broj	02751372

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	23/25
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Vrsta predmeta	Robe
Opis predmeta nabavke	Firewall uređaj za TIS
Šifra postupka	92257
CPV šifra	72222300 - Usluge vezane za informacione tehnologije
Predmet javne nabavke se nabavlja	Kao cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini	142.000,00 €

3. Podaci o podnešenim ponudama

U predmetnom postupku javne nabavke ponude su podnijeli su sljedeći ponuđači:

Naziv ponuđača	Vrsta ponude	Šifra ponude	Datum i vrijeme podnošenja	Ukupna cijena (€)
IT SECURITY DOO Podgorica	Samostalna ponuda	131169	30.05.2025. 00:16	140.100,00

Ponude su otvorene dana 30.05.2025. godine u 08:00 sati od strane ESJN-a, o čemu je generisan automatski Zapisnik o otvaranju ponuda.

4. Podaci o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke izvršila je pregled, ocjenu i vrednovanje ponuda, o čemu je sačinjen Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda.

5. Podaci o ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke

Nema.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Nema neispravnih ponuda.

7. Podaci o ispravnim ponudama

SECURITY DOO Podgorica IT

Ponuđač je podnio ponudu na jeziku ponude propisanom tenderskom dokumentacijom samostalnu ponudu bez podugovarača. U skladu sa članom 134 ZJN izvršen je pregled i ocjena ispravnosti dostavljene ponude i utvrđeno da je ponuđač dostavio:

- garanciju ponude;
- izjavu privrednog subjekta;
- dokaze o ispunjavanju drugih uslova predviđenih tenderskom dokumentacijom, a koji nijesu obuhvaćeni izjavom privrednog subjekta

Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponudač uz ponudu dostavio dokumentaciju u skladu sa članom 120 stav 16 ZJN.

7.1.1. Garancija ponude

Tenderskom dokumentacijom je predvideno: „Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka roka važenja ponude. Ako ponuđač ne može da podnese garanciju ponude u ESJN u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda na adresu: Crnogorski elektroprenosni sistem AD Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, Podgorica, radnim danima od 07:00 do 15:00 sati, zaključno sa danom 30.05.2025. godine do 08:00 sati. Original garancije ponude dostavlja se u posebnoj koverti na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake ,,garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda. Period važenja ponude je 120 dana od dana javnog otvaranja ponuda, uključujući i taj dan."

Ponuđač je u predviđenom roku putem ESJN dostavio kopiju garancije ponude, a original neposredno na arhivu naručioca u zatvorenoj koverti na kojoj je ispisano: Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18, 81000 Podgorica GARANCIJA PONUDE za tendersku dokumentaciju broj iz evidencije javnih nabaki 23/25 CEJN POSTUPAK ≠ 92257 od 14.05.2025.godine NE OTVARAJ PRIJE ROKA ZA OTVARANJE PONUDA''

IT SECURITY DOO Podgorica Serdara Jola Piletića br.20 81000 Podgorica, Crna Gora, na iznos od 2.840,00 € i sa rokom važenja do 12.10.2025. godine, čime je ispunjen zahtjev naručioca u pogledu visine garancije od 2% procijenjene vrijednosti nabavke i roka važenja garancije. Na osnovu navedenog utvrdeno je da je ovaj ponuđač dostavio garanciju ponude u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

7.1.2. Izjava privrednog subjekta

Tenderskom dokumentacijom, tačkom 12. je predviđeno: ,,Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude. Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta. Ponuđač je dužan da tačno, potpuno, pravilno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.''

U Izjavi privrednog subjekta IT SECURITY DOO Podgorica u poglavlju I (PODACI O POSTUPKU JAVNE NABAVKE I NARUČIOCU), u predviđenim rubrikama upisan je:

Naziv naručioca: CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA

Šifra postupka: 92257

Vrsta predmeta nabavke: Robe

Opis predmeta nabavke: Firewall uredaj za TIS

Ponuda se podnosi za predmet u cjelini nabavke u cjelini / za partije:

Na osnovu navedenog je utvrdeno da je ovaj ponuđač u Izjavi privrednog subjekta naveo sve zahtijevane podatke o naručiocu i postupku javne nabavke.
U Izjavi, u poglavlju II (PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU), u tački 1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU u predvidenim rubrikama upisani su sljedeći podaci:
Naziv: "IT SECURITY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA
Poreski identifikacioni broj: 03390063
Ovlašćeno lice privrednog subjekta: Slavko Popović
Poštanska adresa: Serdara Jola Piletica 20, Podgorica, 81000, Crna Gora
Kontakt osoba: Slavko Popović
Telefon: 067849963
E-mail adresa: info@itsec4.me
Internet adresa (web-adresa): www.itsec4.me
Na osnovu navedenog je utvrđeno da je ponuđač u Izjavi privrednog subjekta naveo sve zahtijevane podatke o sebi kao privrednom subjektu.

U tački 3. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE, na pitanje A: „Podnosi li privredni subjekat ponudu samostalno?'' odgovoreno je: „Da'', na pitanje B: „Podnosi li privredni subjekat zajedničku ponudu?'' odgovoreno je: „Ne'' a na pitanje C: „Ustupa li privredni subjekat dio predmeta javne nabavke podugovaraču/podugovaračima?'' odgovoreno je: „Ne'', dok je na pitanje D: „Koristi li privredni subjekat sposobnosti drugog subjekta? odgovoreno je: „Ne'', na osnovu čega je utvrđeno da je ponuđač u ovom dijelu pravilno sačinio izjavu privrednog subjekta.

U Izjavi, u poglavlju III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE, u dijelu A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA, na pitanje: "Da li je privredni subjekat i njegov izvršni direktor pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama?", naveden je odgovor: "Ne", zatim u dijelu B USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, podtačka a), na pitanje: „Da li je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište?" naveden je odgovor: „Da".

U Izjavi, u poglavlju IV SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA na pitanja: „Da li je privredni subjekat vršio neprimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama (neposredno ili posredno dao, ponudio, obećao ili na drugi način stavio u izgled poklon ili drugu korist službeniku za javne nabavke, članu komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, licu koje je učestvovalo u pripremi tenderske dokumentacije, licu koje učestvuje u planiranju nabavke ili drugom licu, sa ciljem da sazna povjerljive informacije ili da utiče na postupanje naručioca)? odgovoreno je: „Ne''.
Na pitanje, da li, u skladu sa članom 41 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama, ovlašćeno lice privrednog subjekta:
- ima vlasnički udio ili akcijenaručioca u iznosu većem od 2,5% vrijednosti kapitala ili
- je sa predstavnikom naručioca bračni ili vanbračni drug, bez obzira da li zajednica i dalje postoji, srodnik u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, tazbinskoj do drugog stepena ili kao usvojilac ili usvojenik? odgovoreno je: „Ne''.

Na pitanje: „ U skladu sa članom 42 Zakona o javnim nabavkama'':
a) Da li je privredni subjekat izradio ili učestvovao u izradi tehničke dokumentacije ili vršio reviziju tehničke dokumentacije koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova? odgovoreno je: „Ne''.
b) Da li je ovlašćeno lice ili stručno lice privrednog subjekta učestvovalo u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja se koristi za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji ili dokumentacije po kojoj se realizuje ugovor o javnoj nabavci za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova? odgovoreno je: „Ne''.
c) Da li je privredni subjekt lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili davanju tehničkih savjeta naručiocu u postupku javne nabavke za izvođenje radova i/ili vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova? odgovoreno je: „Ne''.
Radi provjere tačnosti izjave privrednog subjekta ponuđača da nije u sukobu interesa iz člana 42 ZJN, Komisija je, na osnovu ličnog izjašnjenja lica koje je izradilo tehničku specifikaciju i koje je član komisije, utvrdila da ovaj privredni subjekat ili njegovo ovlašćeno lice, kao ni bilo koje njegovo stručno lice, nijesu izradili, niti učestvovali u izradi ili reviziji tehničke dokumentacije, koja je korišćena za izradu tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji, niti su vršili u tom pogledu stručne konsultacije sa naručiocem.

Komisija je takođe, na osnovu ličnog izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da privredni subjekat nije vršio nepimjeren uticaj na način propisan članom 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.
Shodno navedenom, utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta ovog ponuđača navedeni tačni podaci u pogledu nepostojanja razloga za sukob interesa iz člana 38 stav 2 tačka 1, člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 i člana 42 ZJN.

U Izjavi, u poglavlju VI. USLOVI SPOSOBNOSTI PRIVREDNOG SUBJEKTA, u dijelu C: STRUČNA I TEHNIČKA SPOSOBNOST, na pitanje Da li privredni subjekat posjeduje stručne i kadrovske kapacitete koji su traženi tenderskom dokumentacijom ? dat je odgovor: „Da" i navedeno:
Zaposlena Aleksandra Radulović:
kadrovske kapacitete angažovane - stručna sprema - Aleksandra Radulović je
radne snage: specijalista primjenjenog računarstva (Spec.App).
Diploma izdata od Univerziteta Crne Gore
Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici 01.03.2010.
godine, broj iz evidencije: 56
- stručna osposobljenost - Aleksandra Radulović
posjeduje sertifikat Check Point Certified Security
Expert R81 (CCSE). Sertifikat je izdat od strane
kompanije Check Point software technologies
LTD., 09. avgusta 2024. godine i validan je do 09.
avgusta 2026.
- način angažovanja radne snage – Aleksandra
Radulović je lice zaposleno na neodređeno kod
poslodavca IT Security d.o.o. počev od
01.04.2022. godine. Ugovor o radu sklopljen
između IT Security d.o.o. i Aleksandre Radulović,
zavodni broj 8 od 01.04.2022. godine.
Zaposleni Slavko Popović:
- stručna sprema - Slavko Popović je bachelor
primjenjenog računarstva (BApp). Diploma izdata
od Univerziteta Crne Gore Elektrotehničkog
fakulteta u Podgorici 15.02.2013. godine, broj iz
evidencije: 1312
- stručna osposobljenost - Slavko Popović
posjeduje sertifikat Check Point Certified Security
Expert R81 (CCSE). Sertifikat je izdat od strane
kompanije Check Point software technologies
LTD., 28. mart 2025. godine i validan je do 28.
marta 2027.
- način angažovanja radne snage – Slavko
Popović je lice zaposleno na neodređeno kod
poslodavca IT Security d.o.o. počev od
23.11.2021. godine. Ugovor o radu sklopljen
između IT Security d.o.o. i Slavka Popovića,
zavodni broj 40 od 23.11.2021. godine.

Na pitanje: Da li privredni subjekat posjeduje uspostavljen sistem upravljanja kvalitetom iz oblasti predmeta nabavke koji je tražen tenderskom dokumentacijom? odgovoreno je: Naziv: ISO 9001:2015 Sistem mendažmenta kvalitetom
Naziv institucije koja je izdala sertifikat: Global
Inter Certification (GIC), broj: 25-A-3765 Rev.0, datum izdavanja: 11. aprila 2025. godine.
Naziv: ISO/IEC 27001:2022 Sistem mendažmentabezbednošću informacija
Naziv institucije koja je izdala sertifikat: Global Inter Certification (GIC),
broj: 25-F-0411 Rev.0, datum izdavanja: 18. aprila 2025. godine.

U Izjavi privrednog subjekta potpisanoj verfikovanim elektronskim potpisom Slavka Popovića u poglavlju VIII GARANTNA IZJAVA, ponudač je garantovao da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom, te da će na zahtjev naručioca dostaviti pravno

relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u izjavi, te da je saglasan da naručilac pribavi dokaze koji se odnose na ispunjenost obaveznih uslova.
Na osnovu svega naprijed navedenog je utvrđeno da je ponuđač dostavio pravilno sačinjenu i potpunu Izjavu privrednog subjekta, verifikovanu provjerljivim elektronskim potpisom, na koji način je postupio u skladu sa tačkom 14 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude, te je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 tenderske dokumentacije, te stoga ne postoji osnov iz čl. 108 i 110 ZJN za isključenje ovog ponudača iz postupka javne nabavke.

7.1.3. Osnovi za obavezno isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke

U skladu sa članom 108 ZJN, tačkom 5 tenderske dokumentacije predviđeni su sljedeći obavezni osnovi za isključenje privrednog subjekta iz postupka javne nabavke:
1) ako je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona;
2) ako postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona;
3) ako ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona;
4) ako ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviden tenderskom dokumentacijom;
5) ako nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena;
6) ako postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog zakona,
7) ako nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; ili
8) ako postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.
Takode, odredbom članom 111 stav 1 ZJN propisano je: „Podnosilac prijave za kvalifikaciju, odnosno ponuđač podnosi izjavu privrednog subjekta kojom garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke predviđen tenderskom dokumentacijom (u daljem tekstu: Izjava privrednog subjekta)."
U postupku provjere dostavljene izjave privrednog subjekta utvrđeno je da ponuđač nije prema članovima Komisije i ostalim predstavnicima naručioca u ovom postupku javne nabavke preduzeo bilo kakvu koruptivnu aktivnost u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ZJN, pa ne postoji osnov iz člana 108 tačka 1 ZJN za isključenje iz postupka ovog ponuđača.
Uvidom u vlasničku strukturu naručioca utvrđeno je da ovlašćeno lice ponuđača nema vlasnički udio ili akcije u kapitalu naručioca, a takođe je na osnovu ličnog izjašnjenja članova komisije za sprovođenje postupka kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke utvrđeno da ovlašćeno lice ovog ponuđača nije sa bilo kojim predstavnikom naručioca u konkretnom postupku javne nabavke bračni ili vanbračni drug, srodnik u prvoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, niti tazbinskoj srodstva do drugog stepena, niti usvojilac ili usvojenik. Shodno navedenom, utvrđeno je da su u izjavi privrednog subjekta navedeni tačni podaci u pogledu nepostojanja razloga za sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ZJN, pa samim tim ne postoji osnov iz člana 108 tačke 2 ZJN za isključenje iz postupka ovog ponuđača
Nadalje, utvrđeno je nepostojanje osnova za isključenje ovog ponuđača zbog garancije ponude, sačinjavanja i sadržaja izjave privrednog subjekta u odnosu na ispunjenost obaveznih uslova uslova za učešće u postupku javne nabavke i uslova za obavljanje djelatnosti predviđenih tenderskom dokumentacijom, kao i da ne postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od ponude, a time ne postoji ni razlog za isključenje ovog ponuđača osnovom tačke 6 člana 108 ZJN.

7.1.4. Obavezni uslovi za učešće u postupku

a) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći obavezni uslov:
"U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište".
U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je dostavio izjavu privrednog subjekta u kojoj je naveo da privredni subjekat i njegov izvršni direktor nijesu osuđeni pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana člana 99 stav 1 tačka 1 ZJN.

Radi provjere tačnosti podataka o neosuđivanosti u izjavi privrednog subjekta, Komisija je u skladu sa članom 135a stav 1 ZJ dana 11.6.2025. godine zatražila od Ministarstva pravde dokaze na osnovu kaznene evidencije, koji organ je dostavio Uvjerenje broj 0804-11639/25 od 19.06.2025. godine da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti pravnog lica IT SECURITY DOO i Uvjerenje broj 0804-11639/25-1 od 19.06.2025. godine da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti lica Slavko Popović.Na osnovu navedenog, ponuđač je u dostavljenoj izjavi privrednog subjekta naveo tačne podatke o neosuđivanosti ponuđača i njegovog izvršnog direktora i dokazao ispunjenost ovog obaveznog uslova za učešće u postupku javne nabavke u skladu sa članom 111 stav 1 ZJN i tačkom 14 stav 1 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude, i da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 stav 1 Tenderske dokumentacije.

b) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći obavezni uslov:

„U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde ovih organa."

Radi provjere tačnosti podataka o izmirenim dospjelim obavezama po osnovu poreza i doprinosa u dostavljenoj izjavi privrednog subjekta IT SECURITY DOO u odnosu na ovaj uslov, Komisija je u skladu sa članom 135a stav 1 ZJN dana dana 11.6.2025. godine, zatražila i od Poreske uprave PJ Podgorica dobila Uvjerenje broj: 13/01-2-7404/2 od 17.6. 2025. godine u kojem je navedeno da je poreski obveznik IT SECURITY DOO Podgorica na dan 11.06.2025. godine podnio poreske prijave i prema istim, obračunao obaveze po osnovu:

-poreza i doprinosa na lična primanja, zaključno sa 04/2025.godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,

-poreza na dobit pravnih lica, zaključno sa 2024. godinom i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza,

-poreza na dodatu vrijednost zaključno sa 04/2025.godine i po tom osnovu nema neizmirenih poreskih obaveza. Na osnovu navedenog, ponuđač je u dostavljenoj izjavi privrednog subjekta naveo tačne podatke i dokazao ispunjenost ovog obaveznog uslova za učešće u postupku javne nabavke u skladu sa članom 111 stav 1 ZJN i tačkom 14 stav 1 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude, i da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 stav 1 Tenderske dokumentacije.

7.1.5. Stručna i tehnička sposobnost

a) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

„„Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom i to minimum 2 (dva) lica koja imaju važeće tehnički sertifikat proizvođača opreme – expert nivoa, što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage i traženim sertifikatom za stručna lica."

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je dostavio izjavu privrednog subjekta u kojoj su navedeni zaposlena Aleksandra Radulović Specijalista primjenjenog računarstva i Slavko Popović bachelor primjenjenog računarstva i u ponudi dostavljeni dokazi za ova lica. Na osnovu navedenog Komisija nalazi je ponuđač u dostavljenoj izjavi privrednog subjekta naveo tačne podatke i dokazao ispunjenost ovog uslova stručne i tehničke sposobnosti u skladu sa članom 111 stav 1 ZJN i tačkom 14 stav 1 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude i da je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 stav 1 Tenderske dokumentacije.

b) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

b) ,, Ponuđač je dužan dostaviti dokaz odnosno sertifikat koje izdaje akreditovano sertifikaciono tijelo o uspostavljenom sistemu menadžmenta bezbjednosti informacija (MEST 27001 ili ISO 27001). Ukoliko ponuđač dostavi verziju sertifikata ISO 27001:2013, u obavezi je da izvrši tranziciju na novu verziju standarda ISO 27001:2022 do 31.10.2025. i dostavi naručiocu dokaz odnosno serifikat ISO 27001:2022 do navedenog datuma, ili identičan MEST sertifikat koji je važeći najmanje do isteka roka izvršenja ugovora.."

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je dostavio izjavu privrednog subjekta u kojoj je naveden Sistem Menadžmenta ISO/IEC 27001:2022 Sistem mendažmenta bezbednošću informacija Naziv institucije koja je izdala sertifikat: Global Inter Certification (GIC), broj: 25-F-0411 Rev.0, datum izdavanja: 18. aprila 2025. godine i isti dostavljen u ponudi, te je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 stav 1 Tenderske dokumentacije.

c) Tenderskom dokumentacijom je predviđen sledeći uslov:

,,Ponuđač je dužan dostaviti dokaz odnosno sertifikat koje izdaje akreditovano sertifikaciono tijelo o uspostavljenom sistemu upravljanja kvalitetom MEST EN ISO 9001:2016 ili ISO 9001:2015."

U odnosu na ovaj uslov, ponuđač je dostavio izjavu privrednog subjekta u kojoj je naveden Sistem Menadžmenta ISO 9001:2015 Sistem mendažmenta kvalitetom: Naziv institucije koja je izdala sertifikat: GlobalInter Certification

(GIC),broj: 25-A-3765 Rev.0, datum izdavanja: 11. aprila 2025. godine i isti dostavljen u ponudi, te je ponudu u ovom dijelu sačinio u skladu sa tačkom 12 stav 1 Tenderske dokumentacije.

7.1.6. Drugi uslovi predviđeni tenderskom dokumentacijom

Ponuđač je u ponudi naveo i prihvatio sve ostale uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke u skladu sa zahtjevima naručioca, i to:
Rok isporuke je 90 dana od dana zaključivanja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Podgorica.
Rok plaćanja je 30 dana po ispostavljanju uredne fakture.
Način plaćanja je virmanski, na žiro račun Dobavljača:_____Banka:_____ Ponuđač je da u ponudi naveo naziv svoje poslovne banke i broj žiro računa.
Uslovi plaćanja su: Zapisnik o primopredaji koji potpisuju ovlašćena lica Naručioca i Dobavljača.
Garantni rok je 24 mjeseca od dana isporuke.
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će imenovati ovlašćena lica koja će vršiti nadzor nad realizacijom ugovora.
Rok važenja ponude je 120 dana od dana otvaranja ponuda, uključujući i taj dan.
Ponuđač je dužan da potpiše ugovor o povjerljivosti (NDA ugovor)
Ponuđači je u ponudi dostavio dokaze da mogu obavljati poslove koji su predmet nabavke i to: dokaz da je (ukoliko nije proizvođač) u partnerskom odnosu sa proizvođačem i da može ponuditi i isporučiti opremu koja je predmet nabavke, što je dokazao autorizacijom proizvođača ponuđene opreme (MAF) ili njegovog ovlašćenog distributera za teritoriju Crne Gore.

7.1.7. Ocjena ispravnosti finansijskog dijela ponude

Tenderskom dokumentacijom je utvrđena sledeća tehnička specifikacija predmeta nabavke:
Opis predmeta nabavke Bitne karakteristike predmeta nabavke Količina
1 Uređaj za zaštitu informaciono – komunikacione mreže – security gatewayTraženi uređaj mora da ima minimalno sledeće hardverske karakteristike: – minimum 10 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 portova, – minimum 8 x 1/10GBase-F SFP portova sa uključenim 1000 Base-T RJ45 (Copper) modulima – redudantno AC napajanje, – LOM (eng. Lights Out Management) interfejs namenjen za out-of-band menadžment. – Uključenu RAM memoriju kapaciteta od najmanje 32 GB uz mogućnost naknadnog proširenja do minimum 64 GB – Klizne šine za montažu uređaja u rek ormar Traženi uređaj mora da ima minimalno sledeće performanse: – firewall propusna moć mjerena sa UDP paketima veličine 1518B: najmanje 80 Gbps – NGFW propusna moć (firewall, application control i IPS) od najmanje 18 Gbps – IPS propusna moć: najmanje 25 Gbps – minimalan broj novih konekcija: 190 000 u sekundi – minimalan broj konkurentnih sesija 7 miliona, odnosno 16 miliona sa dodatnim memorijskim modulom (64 GB) – prosječno firewall kašnjenje ne smije da bude veće od 10 mikrosekundi Rješenje mora da bude zasnovano na sledećim bezbjednosnim servisima: – kontrola TCP-IP saobraćaja zasnovan na stateful inspection firewall tehnologiji, – kontrola internet baziranih aplikacija (eng. Application Control), – kontrola internet saobraćaja korišćenjem URL kategorija (eng. URL Filtering), – prepoznavanje i kontrola sadržaja kroz uređaj (eng. content awareness), – IPS, – Anti-virus, – Anti-Bot, – Anti-Spam & Email zaštita, – VPN (IPsec), – Remote Access VPN, – zaštita od napada nultog dana (eng.zero-day protection) zasnovanu na SandBox tehnologiji (eng. Threat Emulation & Threat Extraction) – DNS Security, – Zero Phishing zaštita. Rješenje mora imati podršku za: – zaštitu od napada nultog dana (eng. zero-day) za prijetnje koje dolaze prilikom razmjene fajlova putem: HTTP, HTTPS, SMTP i SMTP TLS protokola. Zaštita od napada nultog dana mora da bude zasnovana na Cloud SandBox tehnologiji uz mogućnost slanja fajlova na lokalni SandBox (ako postoji). – inspekciju i granularnu kontrolu HTTP/2 i HTTP/3 (http over QUIC) TLS kriptovanog saobraćaja u dolaznom i odlaznom smjeru, – DNS preko HTTPS (DoH) protokola, – sprečavanje Non-Existent Domain (NXNS) DNS zasnovanih napada. – zaštitu od phishing napada i pristupa malicioznim internet sajtovima u realnom vremenu uključujući i zero phishing napade, – mogućnost rada u Layer 2 (transparent) i Layer 3 (routing) režimu rada, – mogućnost rada u Active/Active L2, Active/Passive L2 i L3 režimu rada, – prepoznavanja najmanje 10 000 internet baziranih aplikacija, – OSPFv2 and v3, BGP, RIP i Policy-based routing. Rješenje mora da podržava dva načina kreiranja bezbjednosnih pravila: - manualno kreiranje bezbjednosnih pravila unutar profila shodno potrebama organizacije i objekata koji se štite (eng. Custom Threat Prevention) - Mogućnost korišćenja predefinisanih bezbjednosnih profila (eng. Autonomous Threat Prevention) Rješenje mora da ima mogućnost prepoznavanja i kontrole najmanje sledećih tipova sadržaja koji se razmjenjuju putem http & https protokola: izvršni fajlovi (eng. Executable files), dokumenti, Arhive, Database fajlovi, CSV fajlovi, Spreadsheet fajlovi, PDF fajlovi, slike, video tipovi fajlova i PCI brojevi kreditnih kartica (eng. PCI Credit Card Numbers) Rješenje mora da uključi licencu koja omogućava udaljeni pristup korisnika lokalnoj mreži korišćenjem client & clientless VPN-a za najmanje 50 istovremenih korisnika. Rješenje mora da uključi garanciju i tehničku podršku: - Dostupnost tehničke podrške proizvođača po principu 5 x 9 Business Day. - Pristup bazi znanja (tehničkoj dokumentaciji) proizvođača. - Uključena garancija za sve komponente

rješenja u trajanju od minimum jedne (1) godine po principu slanja ispravnog (zamjenskog) uređaja isti radni dan (eng. Same Business Day Shipment). - U ponudi mora da bude uključen servis ažuriranja svih vrsta prijetnji u trajanju od minimum jedne (1) godine. INSTALACIJA I ODRŽAVANJE - Dobavljač opremu mora da je isporuči, instalira i konfiguriše u skladu sa zahtjevima korisnika. - Nakon uspješno završene implementacije, dobavljač je dužan da dostavi dokument o izvedenom stanju. 4 komada

2 Uređaj za centralizovano upravljanje Centralni menadžment uređaja mora da se isporuči u formi fizičkog uređaja zajedno sa licencom koja omogućava upravljanje nad najmanje 5 firewall uređaja Traženi uređaj mora da poseduje minimum 10 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 portova Traženi uređaj mora da se isporuči sa adekvatnim kliznim šinama za montažu u rek ormar Rješenje mora u potpunosti da bude kompatibilno sa traženim uređajima za zaštitu informaciono-komunikacione mreže, odnosno sve komponente traženog rešenja moraju da budu od istog proizvođača. Rješenje mora da ima mogućnosti: - centralizovanog kreiranja bezbjednosnih pravila (eng. security policy) i distribuciju pravila na uređaje, - prikupljanje i čuvanje logova o saobraćaju kroz uređaj (eng. traffic logs) - prikupljanje i čuvanje administratorskih logova (eng. audit logs) - korelaciju bezbjednosnih logova i prikazivanje izvještaja o statistici saobraćaja kroz uređaj (eng. Event Correlation) - Rješenje mora da ima mogućnosti slobodne pretrage logova putem upita koji omogućavaju pretragu unutar log zapisa korišćenjem Bulovih operatora: AND, OR i NOT. Rješenje mora da ima mogućnost grafičkog prikaza bezbjednosnih incidenata u mreži kroz predefinisane profile. Rješenje mora da posjeduje mogućnost kreiranja izveštaja o bezbjednosnim incidentima kao i statistici saobraćaja. Rješenje mora da posjeduje predefinisane tipove izvještaja kao i mogućnost kreiranja novih tipova izvještaja shodno zahtjevu korisnika. Rješenje mora imati mogućnost kreiranja više administratorskih profila, sa različitim privilegijama pri čemu administratori mogu istovremeno da rade na istoj bezbjednosnoj polisi bez međusobnog prekidanja rada (promjenu pravila i instalaciju pravila). Rješenje mora imati integrisan x.509 CA (eng. certificate authority). Rješenje mora da uključi garanciju i tehničku podršku: - Dostupnost tehničke podrške proizvođaća po principu 5 x 9 Business Day. - Pristup bazi znanja (tehničkoj dokumentaciji) proizvođača. - Uključena garancija za sve komponente rješenja u trajanju od minimum jedne (1) godine po principu slanja ispravnog (zamjenskog) uređaja isti radni dan (eng. Same Business Day Shipment). - U ponudi mora da bude uključen servis ažuriranja svih vrsta prijetnji u trajanju od minimum jedne (1) godine. INSTALACIJA I ODRŽAVANJE – Dobavljač opremu mora da je isporuči, instalira i konfiguriše u skladu sa zahtjevima korisnika. – Nakon uspješno završene implementacije, dobavljač je dužan da dostavi dokument o izvedenom stanju. 2 k

U odnosu na navedenu tehničku specifikatiju iz tenderske dokumentacije, ponuđač je dao FINANSIJSKI DIO PONUDE, sa ukupnom ponuđenom cijenom u iznosu od 140.100,00 €. Finansijski dio ponude je dat po stavkama, sa sledećim opisom predmeta nabavke, bitnim karakteristikama predmeta nabavke, ponuđenom količinom predmeta nabavke i cijenom po jedinici mjere, i to:

IT SECURITY DOO

R.B.	OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI €	OCJENA PONUDE U ODNOSU NA ZAHTJEVE I USLOVE IZ TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA
1	Uređaj za zaštitu informaciono – komunikacione mreže – security gateway	Traženi uređaj mora da ima minimalno sledeće hardverske karakteristike: – minimum 10 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 portova, – minimum 8 x 1/10GBase-F SFP portova sa uključenim 1000 Base-T RJ45 (Copper) modulima – redudantno AC napajanje. – LOM (eng. Lights Out Management) interfejs namenjen za out-of-band menadžment. – Uključenu RAM memoriju kapaciteta od najmanje 32 GB uz mogućnost naknadnog proširenja do minimum 64 GB – Klizne šine za montažu uređaja u rek ormar Traženi uređaj mora da	Check Point 9100 Plus Appliance with 2 Virtual Systems and SandBlast subscription package for 1 year (CPAP-SG9100-PLUS-SNBT) Check Point Collaborative Enterprise Support - Standard - Standard Add-on for Products (CPCES-CO-STANDARD-ADD) Uređaj za zaštitu informaciono – komunikacione mreže – security gateway Traženi uređaj ima sledeće hardverske karakteristike: – 10 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 portova, – 8 x 1/10GBase-F SFP portova sa uključenim 1000 Base-T RJ45 (Copper) modulima – redudantno AC napajanje. – LOM (eng. Lights	4 komada	28.575	Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude dao specifikaciju u skladu sa specifikacijom iz tenderske dokumentacije, opisan je predmet nabavke, navedene bitne karakteristike, jedinice mjere i količine u skladu sa traženim tehničkom specifikacijom, naveo naziv proizvođača i oznaku

R.B.	OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI €	OCJENA PONUDE U ODNOSU NA ZAHTJEVE I USLOVE IZ TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA
		ima minimalno sledeće performanse: – firewall propusna moć mjerena sa UDP paketima veličine 1518B: najmanje 80 Gbps – NGFW propusna moć (firewall, application control i IPS) od najmanje 18 Gbps – IPS propusna moć: najmanje 25 Gbps – minimalan broj novih konekcija: 190 000 u sekundi – minimalan broj konkurentnih sesija 7 miliona, odnosno 16 miliona sa dodatnim memorijskim modulom (64 GB) – prosječno firewall kašnjenje ne smije da bude veće od 10 mikrosekundi Rješenje mora da bude zasnovano na sledećim bezbjednosnim servisima: – kontrola TCP-IP saobraćaja zasnovan na stateful inspection firewall tehnologiji, – kontrola internet baziranih aplikacija (eng. Application Control), – kontrola internet saobraćaja korišćenjem URL kategorija (eng. URL Filtering), – prepoznavanje i kontrola sadržaja kroz uređaj (eng. content awareness), – IPS, – Anti-virus, – Anti-Bot, – Anti-Spam & Email zaštita, – VPN (IPsec), – Remote Access VPN, – zaštita od napada nultog dana (eng.zero-day protection) zasnovanu na SandBox tehnologiji (eng. Threat Emulation & Threat Extraction) – DNS Security, – Zero Phishing zaštita. Rješenje mora imati podršku za: – zaštitu od napada nultog dana (eng. zero-day) za prijetnje koje dolaze prilikom razmjene fajlova putem: HTTP, HTTPS, SMTP i SMTP TLS protokola. Zaštita od napada nultog dana mora da bude zasnovana na Cloud SandBox tehnologiji uz mogućnost slanja fajlova na lokalni SandBox (ako postoji). – inspekciju i granularnu kontrolu HTTP/2 i HTTP/3 (http over QUIC) TLS kriptovanog saobraćaja u dolaznom i odlaznom smjeru, – DNS preko HTTPS (DoH) protokola, – sprečavanje Non-Existent Domain (NXNS) DNS zasnovanih napada. – zaštitu od phishing napada i pristupa malicioznim internet sajtovima u realnom vremenu uključujući i zero phishing napade, – mogućnost rada u Layer 2 (transparent) i Layer 3 (routing) režimu rada, – mogućnost rada u Active/Active L2, Active/Passive L2 i L3 režimu rada, – prepoznavanja	Out Management) interfejs namenjen za out-of-band menadžment. – Uključenu RAM memoriju kapaciteta od 32 GB uz mogućnost naknadnog proširenja do 64 GB – Klizne šine za montažu uređaja u rek ormar Traženi uređaj ima sledeće performanse: – firewall propusna moć mjerena sa UDP paketima veličine 1518B: 80 Gbps – NGFW propusna moć (firewall, application control i IPS) od 18 Gbps – IPS propusna moć: 25 Gbps – broj novih konekcija: 190 000 u sekundi – broj konkurentnih sesija 7 miliona, odnosno 16 miliona sa dodatnim memorijskim modulom (64 GB) – prosječno firewall kašnjenje nije veće od 10 mikrosekundi Rješenje je zasnovano na sledećim bezbjednosnim servisima: – kontrola TCP-IP saobraćaja zasnovan na stateful inspection firewall tehnologiji, – kontrola internet baziranih aplikacija (eng. Application Control), – kontrola internet saobraćaja korišćenjem URL kategorija (eng. URL Filtering), – prepoznavanje i kontrola sadržaja kroz uređaj (eng. content awareness), – IPS, – Anti-virus, – Anti-Bot, – Anti-Spam & Email zaštita, – VPN (IPsec), – Remote Access VPN, – zaštita od napada nultog dana (eng.zero-day protection) zasnovanu na SandBox tehnologiji (eng. Threat Emulation & Threat Extraction) – DNS Security, – Zero Phishing zaštita. Rješenje ima podršku za: – zaštitu od napada nultog dana (eng. zero-day) za prijetnje koje dolaze prilikom razmjene fajlova putem: HTTP, HTTPS, SMTP i SMTP TLS protokola. Zaštita od napada nultog dana je zasnovana na Cloud SandBox tehnologiji uz mogućnost slanja fajlova na lokalni SandBox (ako postoji). – inspekciju i granularnu kontrolu HTTP/2 i HTTP/3 (http over QUIC) TLS kriptovanog saobraćaja u dolaznom i odlaznom smjeru, – DNS preko HTTPS (DoH) protokola, – sprečavanje Non-Existent Domain (NXNS) DNS zasnovanih napada. – zaštitu od phishing napada i pristupa malicioznim internet sajtovima u realnom vremenu uključujući i zero phishing napade, – mogućnost rada u Layer 2 (transparent) i Layer 3 (routing) režimu rada, – mogućnost rada u Active/Active L2, Active/Passive L2 i			

R.B.	OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI €	OCJENA PONUDE U ODNOSU NA ZAHTJEVE I USLOVE IZ TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA
		najmanje 10 000 internet baziranih aplikacija, – OSPFv2 and v3, BGP, RIP i Policy-based routing. Rješenje mora da podržava dva načina kreiranja bezbjednosnih pravila: - manualno kreiranje bezbjednosnih pravila unutar profila shodno potrebama organizacije i objekata koji se štite (eng. Custom Threat Prevention) - Mogućnost korišćenja predefinisanih bezbjednosnih profila (eng. Autonomous Threat Prevention) Rješenje mora da ima mogućnost prepoznavanja i kontrole najmanje sledećih tipova sadržaja koji se razmjenjuju putem http & https protokola: izvršni fajlovi (eng. Executable files), dokumenti, Arhive, Database fajlovi, CSV fajlovi, Spreadsheet fajlovi, PDF fajlovi, slike, video tipovi fajlova i PCI brojevi kreditnih kartica (eng. PCI Credit Card Numbers) Rješenje mora da uključi licencu koja omogućava udaljeni pristup korisnika lokalnoj mreži korišćenjem client & clientless VPN-a za najmanje 50 istovremenih korisnika. Rješenje mora da uključi garanciju i tehničku podršku: - Dostupnost tehničke podrške proizvođaća po principu 5 x 9 Business Day. - Pristup bazi znanja (tehničkoj dokumentaciji) proizvođača. - Uključena garancija za sve komponente rješenja u trajanju od minimum jedne (1) godine po principu slanja ispravnog (zamjenskog) uređaja isti radni dan (eng. Same Business Day Shipment). - U ponudi mora da bude uključen servis ažuriranja svih vrsta prijetnji u trajanju od minimum jedne (1) godine. INSTALACIJA I ODRŽAVANJE - Dobavljač opremu mora da je isporuči, instalira i konfiguriše u skladu sa zahtjevima korisnika. - Nakon uspješno završene implementacije, dobavljač je dužan da dostavi dokument o izvedenom stanju.	L3 režimu rada, – prepoznavanja najmanje 10 000 internet baziranih aplikacija, – OSPFv2 and v3, BGP, RIP i Policy-based routing. Rješenje podržava dva načina kreiranja bezbjednosnih pravila: - manualno kreiranje bezbjednosnih pravila unutar profila shodno potrebama organizacije i objekata koji se štite (eng. Custom Threat Prevention) - Mogućnost korišćenja predefinisanih bezbjednosnih profila (eng. Autonomous Threat Prevention) Rješenje ima mogućnost prepoznavanja i kontrole najmanje sledecih tipova sadržaja koji se razmjenjuju putem http & https protokola: izvršni fajlovi (eng. Executable files), dokumenti, Arhive, Database fajlovi, CSV fajlovi, Spreadsheet fajlovi, PDF fajlovi, slike, video tipovi fajlova i PCI brojevi kreditnih kartica (eng. PCI Credit Card Numbers) Rješenje uključuje licencu koja omogućava udaljeni pristup korisnika lokalnoj mreži korišćenjem client & clientless VPN-a za najmanje 50 istovremenih korisnika. Rješenje uključuje garanciju i tehničku podršku: - Dostupnost tehničke podrške proizvođaća po principu 5 x 9 Business Day. - Pristup bazi znanja (tehničkoj dokumentaciji) proizvođača. - Uključena garancija za sve komponente rješenja u trajanju od jedne (1) godine po principu slanja ispravnog (zamjenskog) uređaja isti radni dan (eng. Same Business Day Shipment). - U ponudi je uključen servis ažuriranja svih vrsta prijetnji u trajanju od jedne (1) godine. INSTALACIJA I ODRŽAVANJE - Dobavljač, IT Security d.o.o., ako bude prvorangirani, će opremu da isporuči, instalira i konfiguriše u skladu sa zahtjevima korisnika. - Nakon uspješno završene implementacije, dobavljač IT Security d.o.o., ako bude prvorangirani, će da dostavi dokument o izvedenom stanju.			
2	Uređaj za centralizovano upravljanje	Centralni menadžment uređaja mora da se isporuči u formi fizičkog uređaja zajedno sa licencom koja omogućava upravljanje nad najmanje 5 firewall uređaja Traženi uređaj mora da poseduje minimum 10 x 10/100/1000 Base-T RJ-45	Check Point Smart-1 600-S Base Gen-6 Security Management,Log and SmartEvent appliance for 5 gateways (SmartEvent & Compliance 1 year) (CPAP-NGSM600S-BASE) Check point Collaborative Enterprise Support - Standard (CPCES-CO-STANDARD)	2 komada	12.900	Ponuđač je u finansijskom dijelu ponude dao specifikaciju u skladu sa specifikacijom iz tenderske dokumentacije, opisan je predmet nabavke.

R.B.	OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI €	OCJENA PONUDE U ODNOSU NA ZAHTJEVE I USLOVE IZ TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA
		portova Traženi uređaj mora da se isporuči sa adekvatnim kliznim šinama za montažu u rek ormar Rješenje mora u potpunosti da bude kompatibilno sa traženim uređajima za zaštitu informaciono-komunikacione mreže, odnosno sve komponente traženog rešenja moraju da budu od istog proizvođača. Rješenje mora da ima mogućnosti: - centralizovanog kreiranja bezbjednosnih pravila (eng. security policy) i distribuciju pravila na uređaje, - prikupljanje i čuvanje logova o saobraćaju kroz uređaj (eng. traffic logs) - prikupljanje i čuvanje administratorskih logova (eng. audit logs) - korelaciju bezbjednosnih logova i prikazivanje izvještaja o statistici saobraćaja kroz uređaj (eng. Event Correlation) - Rješenje mora da ima mogućnosti slobodne pretrage logova putem upita koji omogućavaju pretragu unutar log zapisa korišćenjem Bulovih operatora: AND, OR i NOT. Rješenje mora da ima mogućnost grafičkog prikaza bezbjednosnih incidenata u mreži kroz predefinisane profile. Rješenje mora da posjeduje mogućnost kreiranja izveštaja o bezbjednosnim incidentima kao i statistici saobraćaja. Rješenje mora da posjeduje predefinisane tipove izvještaja kao i mogućnost kreiranja novih tipova izvještaja shodno zahtjevu korisnika. Rješenje mora imati mogućnost kreiranja više administratorskih profila, sa različitim privilegijama pri čemu administratori mogu istovremeno da rade na istoj bezbjednosnoj polisi bez međusobnog prekidanja rada (promjenu pravila i instalaciju pravila). Rješenje mora imati integrisan x.509 CA (eng. certificate authority). Rješenje mora da uključi garanciju i tehničku podršku: - Dostupnost tehničke podrške proizvođaća po principu 5 x 9 Business Day. - Pristup bazi znanja (tehničkoj dokumentaciji) proizvođača. - Uključena garancija za sve komponente rješenja u trajanju od minimum jedne (1) godine po principu slanja ispravnog (zamjenskog) uređaja isti radni dan (eng. Same Business Day Shipment). - U ponudi mora da bude uključen servis ažuriranja	Uređaj za centralizovano upravljanje Centralni menadžment uređaja će da se isporuči u formi fizičkog uređaja zajedno sa licencom koja omogućava upravljanje nad 5 firewall uređaja Traženi uređaj poseduje 10 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 portova Traženi uređaj će da se isporuči sa adekvatnim kliznim šinama za montažu u rek ormar Rješenje je u potpunosti kompatibilno sa traženim uređajima za zaštitu informaciono-komunikacione mreže, odnosno sve komponente traženog rešenja su od istog proizvođača. Rješenje ima mogućnosti: - centralizovanog kreiranja bezbjednosnih pravila (eng. security policy) i distribuciju pravila na uređaje, - prikupljanje i čuvanje logova o saobraćaju kroz uređaj (eng. traffic logs) - prikupljanje i čuvanje administratorskih logova (eng. audit logs) - korelaciju bezbjednosnih logova i prikazivanje izvještaja o statistici saobraćaja kroz uređaj (eng. Event Correlation) - Rješenje ima mogućnosti slobodne pretrage logova putem upita koji omogućavaju pretragu unutar log zapisa korišćenjem Bulovih operatora: AND, OR i NOT. Rješenje ima mogućnost grafičkog prikaza bezbjednosnih incidenata u mreži kroz predefinisane profile. Rješenje posjeduje mogućnost kreiranja izveštaja o bezbjednosnim incidentima kao i statistici saobraćaja. Rješenje posjeduje predefinisane tipove izvještaja kao i mogućnost kreiranja novih tipova izvještaja shodno zahtjevu korisnika. Rješenje ima mogućnost kreiranja više administratorskih profila, sa različitim privilegijama pri čemu administratori mogu istovremeno da rade na istoj bezbjednosnoj polisi bez međusobnog prekidanja rada (promjenu pravila i instalaciju pravila). Rješenje ima integrisan x.509 CA (eng. certificate authority). Rješenje uključuje garanciju i tehničku podršku: - Dostupnost tehničke podrške proizvođaća po principu 5 x 9 Business Day. - Pristup bazi znanja (tehničkoj dokumentaciji) proizvođača. - Uključena garancija za sve komponente rješenja u trajanju od jedne (1) godine po principu slanja ispravnog (zamjenskog) uređaja isti radni dan (eng. Same Business Day			navedene bitne karakteristike, jedinice mjere i količine u skladu sa traženim tehničkom specifikacijom, naveo naziv proizvođača i oznaku

R.B.	OPIS	BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE	ODGOVOR	KOLIČINA	CIJENA PO JEDINICI €	OCJENA PONUDE U ODNOSU NA ZAHTJEVE I USLOVE IZ TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA
		svih vrsta prijetnji u trajanju od minimum jedne (1) godine. INSTALACIJA I ODRŽAVANJE – Dobavljač opremu mora da je isporuči, instalira i konfiguriše u skladu sa zahtjevima korisnika. – Nakon uspješno završene implementacije, dobavljač je dužan da dostavi dokument o izvedenom stanju	Shipment). - U ponudi je uključen servis ažuriranja svih vrsta prijetnji u trajanju od jedne (1) godine. INSTALACIJA I ODRŽAVANJE – Dobavljač, IT Security d.o.o., ako bude prvorangirani, opremu će isporučiti, instalirati i konfigurisati u skladu sa zahtjevima korisnika. – Nakon uspješno završene implementacije, dobavljač, IT Security d.o.o., ako bude prvorangirani, će da dostavi dokument o izvedenom stanju.			

Provjerom finansijskog dijela ponude utvrđeno je da je isti dat u odnosu na sve stavke tehničke specifikacije iz tenderske dokumentacije, sa zahtijevanim opisom, bitnim karakteristikama i količinom predmeta nabavke, te da ne sadrži računsku grešku, visina ponuđene cijene ne prelazi iznos procijenjene vrijednosti predmeta nabavke i nije nerealna u smislu člana 139 stav 1 ZJN.
Shodno navedenom, Komisija nalazi da je finansijski dio ponude sačinjen u skladu sa tačkom 12 Tenderske dokumentacije, te da je ponuda u ovom dijelu ispravna.

7.1.8. Završna ocjena ponude

Imajući sve naprijed navedeno u vidu, Komisija je utvrdila da ne postoje razlozi za isključenje ovog ponuđača iz postupka javne nabavke, kao i da je ponuda ponuđača IT SECURITY DOO Podgorica ispravna u smislu člana 132 ZJN, jer ne sadrži nijednu nepravilnost koja predstavlja razlog neispravnosti ponude iz člana 133 ZJN.

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponude

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:
- odnos cijene i kvaliteta
Vrednovanje ponuda vršiće se po osnovu kriterijuma odnos cijene i kvaliteta, primjenom relativnog (proporcionalnog) metoda.
Vrednovanje će se vršiti na osnovu:
1. Ponuđena cijena (C) –maksimalno 90 bodova
Najniža ponuđena cijena dobija maksimalni broj bodova.
Broj bodova za ostale ponuđene cijene određuje po formuli:
$C = (Cmin/ Cp) \times 90$
Cp – ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a
Cmin – najniža ponuđena cijena bez uračunatog PDV-a
2. Kvalitet će se bodovati kroz rok izvršenja ugovora izražen u kalendarskim danima. Maksimalan broj bodova po ovom je 10. Ponuđač sa najkraćim ponuđenim rokom izvršenja ugovora (R) dobija maksimalan broj bodova, a ostali ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova po formuli:

$R= (R\ min/R\ p) \times 10$

đe je:

R – broj bodova za ponuđeni rok ,
Rmin – najkraći ponuđeni rok,
Rp – ponuđeni rok,

Ponuđač sa najvećim ukupnim brojem bodova (U) dobijenim zbirom oba parametra ($U = C + R$) biće izabran kao prvorangirani.

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika. Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno i utvrđena sledeća rang lista kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1 cijena-90 bodova	Parametar 2 kvalitet-10 bodova	Ukupan broj bodova
1.	IT SECURITY DOO Podgorica	90	10	100

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Ponuda ponuđača IT SECURITY DOO Podgorica
Poreski identifikacioni broj: 03390063
Poštanska adresa: ul. Serdara Jola Piletica 20, Podgorica, Crna Gora
Ponuđena cijena: 140.100,00 €;

10. Izjašnjenje o predlogu Komisije

Ovlašćeno lice CGES AD Podgorica, izvršni direktor Ivan Asanović, prihvatio je prijedlog Komisije za sprovođenje postupka dat u Zapisniku o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda da se kao najpovoljnija ponuda izabere ponuda ponuđača IT SECURITY DOO Podgorica. Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu odluke.

11. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke. Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D. Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava.
Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.
Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava http://www.kontrola-nabavki.me/.

IZVRŠNI DIREKTOR
Ivan Asanović, dipl. inž. el.